

Na osnovu člana 11. Zakona o turističkim organizacijama („Sl. list RCG“ br. 11/04 i 46/07 i „Sl. list CG“ br. 45/04), člana 23. Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Kotor („Sl. list Opštine Kotor“ br. 9/05 i „Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 14/15) i člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. list Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. list CG“ - opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine, donijela je

## **ODLUKU**

### **o izmjenama i dopunama**

#### **Statuta Turističke organizacije Opštine Kotor**

##### **Član 1.**

U članu 1. Statuta Turističke organizacije opštine Kotor poslije riječi „osnivača“, a prije riječi: „kao“, dodaju se nove riječi: „ opštinske javne ustanove i preduzeća.“

##### **Član 2.**

U članu 4. u stavu 3. broj „328“ se zamjenjuje brojem „315“.

##### **Član 3.**

U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:

„Znak Organizacije je kvadratnog oblika s natpisom Turistička Organizacija opštine Kotor.“

##### **Član 4.**

U članu 9. u stavu 1. poslije riječi: „Organizacija“, a prije riječi: „osniva“, dodaju se nove riječi: „može da“, a iza riječi: „(u daljem tekstu: Biro)“, dodaju se nove riječi: „i Turističko-informativne punktove (u daljem tekstu: Punkt)“.

U stavu 2. iza riječi: „ovim Statutom“, dodaju se nove riječi: „Turističko-informativni punktovi nemaju status posebnih organizacionih jedinica Organizacije već se smatraju integralnim dijelom Stručne Službe TO Kotor.“

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Punktovi se osnivaju u cilju punog informisanja, efikasnijeg izvršavanja statutarnih zadataka i servisiranja potreba turista kao i u cilju pružanja usluga prijave i registracije stranih turista na području Opštine, shodno Zakonu o strancima, Zakonu o turističkim organizacijama i Statutu TOK.“

##### **Član 5.**

Član 11. mijenja se i glasi:

„Djelovanje Organizacije zasniva se na načelu opšte korisnosti, uz mogućnost sticanja neposredne dobiti na način i pod uslovima određenim Zakonom o turističkim organizacijama i ovim Statutom.“

##### **Član 6.**

Član 12. mijenja se i glasi:

„Zadaci lokalne turističke organizacije su:

1. unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;
2. stvaranje uslova za aktiviranje resursa na teritoriji opštine;
3. saradnja sa pravnim licima, fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine;
4. izrada turističko propagandnog i drugog informativnog materijala;
5. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
6. pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama na teritoriji opštine;
7. pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovine i drugih informacija potrebnih za boravak turista;
8. posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička organizacija ne postoji registrovana turistička agencija;
9. dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom ;
10. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;
11. podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturne baštine ;
12. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;
13. vođenje evidencije u cilju kontrole i korišćenja smještajnih jedinica u kondo hotelima i vikend stanovima, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave i sačinjavanje izvještaja koji se najmanje dvomjesečno dostavljaju resornom Ministarstvu;
14. organizovanje turističko informativnih biroa u mjestima za koje se ocijeni da su potrebni;
15. prikupljanje i obrada podataka ( dnevna, nedeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa lokalne samouprave, nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;
16. vođenje evidencije o naplati boravišne takse, izletničke i turističke takse i članskog doprinosa, u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave ;
17. procjena neobuhvaćenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa metodologijom koju propisuje resorno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;
18. saradnja sa nadležnim organima Opštine u cilju donošenja i sprovođenje lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine;

19. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostim;
20. saradnja sa drugim turističkim organizacijama u Crnoj Gori;
21. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
22. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;
23. dostavljanje godišnjeg plana za unapređenje i razvoj turizma na uvid i saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji;
24. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
25. saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore;
26. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji Opštine“.

#### **Član 7.**

U članu 17. u stavu 3. riječi: “6 (šest) mjeseci” zamjenjuju se riječima: “od 1 (jedne) godine“.

#### **Član 8.**

U članu 20, u stavu 2, poslije riječi: „Skupštinu Organizacije čine predstavnici opštine“, a prije riječi: “fizička”, dodaju se riječi: „opštinskih javnih ustanova i preduzeća“.

U stavu 2. brišu se riječi: „s jednim članom“.

U stavu 3. u alineji 2. riječi: "ugostiteljskih djelatnosti jednog predstavnika, članovi koji ostvaruju prihod obavljanjem turističkih djelatnosti jednog predstavnika" zamjenjuju se riječima: „usluga turističkog smještaja najmanje jednog predstavnika, koji ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti jednog predstavnika, članovi koji obavljaju agencijske poslove u turizmu jednog predstavnika“

U alineji 3. poslije riječi: „boravišne takse“, a prije riječi: „i drugih“, dodaju se riječi: „izletničke takse, turističke takse“.

#### **Član 9.**

U članu 21. tačka 8. se mijenja i glasi:

„analizira i usvaja informacije o pitanjima iz svoje nadležnosti i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom“.

#### **Član 10.**

U članu 22. poslije alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

„bitnom izmjenom statusa ili registracije djelatnosti člana čiji je predstavnik i “.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

#### **Član 11.**

U članu 27. u tački 3. poslije riječi: "podnosi", a prije riječi: „izvještaj“ dodaje se riječ: "godišnji".

U tački 3. poslije riječi: "Organizacije", dodaju se riječi: "Skupštini Organizacije,".

Poslije tačke 9. dodaje se nova tačka 10. koja glasi:

„na predlog direktora Stručne službe donosi odluku o osnivanju i zatvaranju Turističko-informativnih punktova“.

Dosadašnje tačke 10,11,12,13,14 i 15, postaju tačke 11,12,13,14,15 i 16.

### **Član 12.**

U članu 32. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Izvršni odbor, po pravilu, zasijeda jednom mjesečno a najmanje jednom u tri mjeseca”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

### **Član 13.**

U članu 43. u tački 5. ispred riječi: „registracija i praćenje turističkog prometa na teritoriji turističkog mjesta“, dodaju se riječi: „prijava stranih turista“.

Tačka 6. se briše.

Tačke 7, 8, 9, 10 i 11 postaju tačke 6, 7, 8, 9 i 10.

### **Član 14.**

U članu 56. u alineji 4. poslije riječi: “obavlja”, a prije riječi: “pravne”, dodaju se riječi: “promotivno–servisne”.

U alineji 5. riječi: “izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Organizacije“, zamjenjuju se riječima: “izrađuje analize, informacije, ankete i druge materijale za poslove sopstvene nadležnosti i potrebe tijela Organizacije“.

U alineji 7. riječi: „organizuje rad turističko-informativnog centra“ zamjenjuju se riječima: „otvara i organizuje rad turističko-informativnih punktova na teritoriji Opštine“.

Poslije alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

„vrši prijavu i registraciju stranih turista u skladu sa Zakonom“.

Dosadašnja alineja 8. postaje alineja 9.

### **Član 15.**

U članu 59. u stavu 2. brišu se riječi: “ali najduže na 6 (šest) mjeseci.”

### **Član 16.**

U članu 63. u alineji 6. riječi: „informativnim organizacijama“, zamjenjuju se riječju: „medijima“

U alineji 7. riječ: „Centra“, zamjenjuje se riječju: „Organizacije“.

### **Član 17.**

U Članu 68. u stavu 1. poslije riječi: “ izvršni Odbor”, a prije riječi: „do kraja “ brišu se riječi: “i podnosi ga Skupštini Organizacije”.

### **Član 18.**

U Članu 74. u stavu 1. poslije riječi: ”godinu”, a prije riječi: „Izvršni “, dodaju se nove riječi: “uz predlog Programa rada i finansijskog plana Organizacije”.

### **Član 19.**

U članu 75. poslije tačke 1. dodaju se dvije nove tačke, tačka 2. i tačka 3. koje glase:

„izletničke takse“,

„turističke takse“

Dosadašnje tačke 2. 3. i 4. postaju tačke 4. 5. i 6.

Poslije sadašnje tačke 6. dodaje se nova tačka 7. koja glasi:

“sopstvenih prihoda”.

Dosadašnje tačke 5. i 6. postaju tačke 8. i 9.

### **Član 20.**

U članu 79. poslije riječi: “unapređenja Organizacije”, dodaju se riječi: “kao i za projekte razvoja opštinskog javnog interesa u turizmu”.

### **Član 21.**

U članu 87. u stavu 2. riječi: „Zakonom i drugim Propisima.“ zamjenjuju se riječima: „Zakonom o turizmu, Zakonom o turističkim organizacijama i drugim važećim propisima u zemlji.“

U stavu 6. poslije riječi: “uz”, a prije riječi: „saglasnost Skupštine opštine Kotor“, dodaje se riječ: „naknadnu“.

### **Član 22.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu CG“ – opštinski propisi.

Broj: 11-5729

Kotor, 26. 04. 2016. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK,

Nikola Bukilica